



**Uputstvo za  
popunjavanje  
obrasca TAIEX  
aplikacije**



TAIEX je instrument Evropske komisije za pružanje kratkoročne tehničke pomoći i razmjenu informacija javnoj upravi u području usklađivanja sa zakonodavstvom EU i njegovom provedbom.

Uloga TAIEX-a je posredovanje između stručnjaka iz država članica EU i korisnika.

Za korištenje TAIEX instrumenta pomoći aplicira se popunjavanjem odgovarajuće [aplikacije](#).

Pravilno popunjenu aplikaciju Direkcija za evropske integracije, kao generalni koordinator svih TAIEX aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu, proslijeđuje Uredu TAIEX-a u Brisel.

### NAPOMENA!

- (!) Prilikom popunjavanja obrasca aplikacije, tekst koji se navodi u poljima može sadržavati do 3990 karaktera
- (!) Polja koja su označena zvjezdicom (\*) su obavezna za popunjavanje
- (!) Obrazac TAIEX aplikacije se dostavlja na [taiexbih@dei.gov.ba](mailto:taiexbih@dei.gov.ba)

Obrazac TAIEX aplikacije za sve oblike pomoći (radionica / boravak stručnjaka / studijska posjeta / serije događaja) se popunjava na **engleskom jeziku** na način kako slijedi:



Odabratи jedan od četiri ponuđena oblika pomoći:  
radionica / boravak stručnjaka / studijske posjete / serije događaja

### TAIEX application form

#### 1. Request

**Navesti naziv događaja radionice/ boravka stručnjaka/ studijske posjete/ serije događaja**

**Potrebno je jasno definisati cilj zahtjeva**

**Project Type\*:**  
 Workshop    Expert Mission    Study Visit    Series of Events

**Project title\*:**

**Beneficiary country\*:**

**Beneficiary Ministry/Service\*:**

**Date of submission\*:**

**Objective of the request\*:**

**Why specifically is a study visit being requested instead of an expert mission or a workshop? \***

**Navesti puni naziv institucije koja podnosi aplikaciju**

**Navesti datum podnošenja aplikacije**

Ukoliko se podnosi aplikacija za studijsku posjetu, potrebno je odgovoriti na dodatno pitanje koje glasi: "zašto je posebno potrebna studijska posjeta a ne boravak stručnjaka ili radionica" - navedeno obrazložiti

Kolunu popunjava Direkcija za evropske integracije  
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao generalni  
koordinator svih TAIEX aktivnosti za Bosnu i  
Hercegovinu

## **2. Applicant\***

Person submitting the Application	Authorisation from your administration
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

Kolonu popunjava institucija koja podnosi aplikaciju, navode se podaci ministra, pomoćnika ministra/ šefa sektora/rukovodioca institucije koji je prethodno odobrio podnošenje aplikacije



Odabratи jednu od ponuђених opcija (izrada propisa/provedba/institucionalni razvoj) na koju je potrebno da se eksperti fokusiraju

### 3. Content

#### 3.1 What will the Member State Expert(s) focus on during the visit? \*

Legislation     Implementation     Institutional development

Navesti institucije koje će učestvovati u radionici / boravku stručnjaka/ studijskoj posjeti/ seriji događaja

#### 3.2 Target audience\*:

(Specify if officials from Ministries, institutions, regulatory authorities, professional associations or other)

**Napomena!**  
u ovisnosti od teme događaja uključiti sve nivoe vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima

#### 3.3 EU legislation concerned \*

Please enter the (sub)chapter(s) \* pregovaračka poglavljia se nalaze na kraju obrasca

Please enter the keyword(s)

Please give reference to regulations, directives etc. \*

Odabratи jedno ili više odgovarajućih poglavlja acquis-a navedenih na kraju obrasca.

Navesti ključne riječi

- Navesti izvore prava Evropske unije koji su vezani za temu zahtjeva, kao npr. uredbe, direktive, odluke, ugovore
- Informacije o pravnim propisima Evropske unije moguće je pronaći u Zakonodavnoj bazi EUR-Lex.
- Internet stranica <http://eur-lex.europa.eu> omogućava direktni pristup pravu Evropske unije

### Navesti vrstu zahtjeva unutar serije događaja

Za svaki zahtjev unutar serije događaja popunjavaju se sva polja pod nazivom EVENT

- Navesti detaljno teme/probleme o kojima želite diskutovati sa ekspertima iz država članica Evropske unije, npr. zakonodavstvo, infrastruktura, strategije, obuke itd.
- Navesti cilj kao i očekivane rezultate zahtjeva

#### 3.4 Additional information \*

##### Event 1

Type: \*

Proposed indicative date of the exchange/event:

\*

Duration (days\*)

Expected number of participants: \*

Main topics/content\*

##### Event 2

Type:

Proposed indicative date of the exchange/event:

Duration (days)

Expected number of participants:

Main topics/content

- Predložiti datum održavanja događaja u formatu dan/mjesec/godina
- Prilikom predlaganja datuma, potrebno je uzeti u obzir vrijeme odobravanja aplikacije koje traje između 2-4 sedmice, a u nekim slučajevima i duže

Navesti planiranu dužinu trajanja događaja

Navesti očekivani broj učesnika

**Event 3**

Type:

  
  
  
  

Proposed indicative date of the exchange/event:

Duration (days)

Expected number of participants:

Main topics/content

**Event 4**

Type:

  
  
  
  

Proposed indicative date of the exchange/event:

Duration (days)

Expected number of participants:

Main topics/content

**3.4 Additional information\***

Proposed indicative date of the exchange/event: \*

Duration (days) \*

Expected number of participants: \*

Navesti  
očekivani broj  
učesnika

- Predložiti datum održavanja događaja u formatu dan/mjesec/godina
- Prilikom predlaganja datuma, potrebno je uzeti u obzir vrijeme odobravanja aplikacije koje traje između 2-4 sedmice, a u nekim slučajevima i duže

Navesti planiranu dužinu trajanja događaja

- Navesti detaljno teme/probleme o kojima želite diskutovati sa ekspertima iz država članica Evropske unije, npr. zakonodavstvo, infrastruktura, strategije, obuke itd.
- Navesti cilj kao i očekivane rezultate zahtjeva

**3.5 Main topics/content\***

Please list in details the issues you would like to discuss with the Member States expert(s), such as legislation, infrastructure, strategies, training and any other elements of relevance. Please include the aim as well as the expected impact/outcome of the requested assistance\*

**3.6 Current situation/justification\***

Please describe briefly the current situation related to the sector of legislation concerned and provide all information that can contribute to the evaluation of your application.

**3.7 Previous TAIEX and Twinning assistance \***

Yes     No

If yes, please indicate details of the previous events and the outcome of the assistance provided:

Navesti ukratko trenutnu situaciju u oblasti za koju zahtijevate pomoć

**Napomena!**  
Ovo je ujedno najvažniji dio popunjavanja obrasca i podrazumijeva jasan i koncizan opis trenutne situacije

- Navesti da li ste već koristili TAIEX ili TWINNING instrumente pomoći u oblasti za koju zahtijevate pomoć/podnosite aplikaciju.
- Ukoliko DA, navesti sljedeće detalje događaja:
  - broj događaja
  - datum održavanja
  - tačan naziv događaja i
  - zaključke iz dosadašnjeg korištenja TAIEX i TWINNING instrumenata pomoći

Navesti da li je planiran ili je u toku neki projekat finansiran iz fondova Evropske unije i/ili drugih međunarodnih programa koji se odnosi na temu zahtjeva, te da li je takav projekat implementiran u protekle dvije godine. Ukoliko da, potrebno navesti detalje

**3.8 Is there any planned or currently running project financed by EU funds and/or other international programmes dealing with the issues covered by the request? \***

Yes     No

If yes, please indicate details thereof:





Navesti kontakt podatke osobe ispred institucije koja će biti zadužena za sva tehnička pitanja za realizaciju zahtjeva kao i za komunikaciju sa Uredom TAIEX-a u Briselu

**4.3 Contact person for administrative questions and practical matters related to this event\***

Title (Mr, Ms) \*:

First Name\*:

Family name\*:

Ministry or Institution\*:

Function:

Office address:

Office number:

Postcode:

City:

Country\*:

Office phone:

E-mail\*:

**4.4 Is interpretation required? \***

Yes     No

Navesti da li  
je potrebno  
obezbijediti  
prevod

**4.5 Contact person for the evaluation of the impact of TAIEX assistance**

E-mail\*:

Navesti e-mail adresu državnog službenika iz institucije koja će biti zadužena za popunjavanje zahtjeva za procjenu učinka TAIEX instrumenta pomoći. Nakon realizacije zahtjeva, Ured TAIEX-a u Briselu dostavlja instituciji zahtjev za dostavu povratnih informacija o učinku TAIEX instrumenta



Ukoliko aplicirate za studijsku posjetu potrebno je popuniti polja sa podacima učesnika studijske posjete

#### 5. Participants (only applicable for Study Visits)

The data you provided will be solely used for the organisation of TAIEX events unless otherwise stated. You are entitled to have your data deleted or removed from our database at any time.

Title (Mr, Ms) *:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
First Name*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Family name*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ministry or Institution*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Function:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Office address:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Office number:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postcode:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
City:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Country*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Office phone:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1st language - English*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2nd language - French*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3rd language - German*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Ukoliko planirate predložiti više od tri učesnika potrebno je obrazložiti zašto je neophodno da u studijskoj posjeti učestvuju dodatni učesnici. Obrazloženje na engleskom jeziku, sa kontakt podacima dodatn(og)ih učesnika uz aplikaciju se dostavlja na email adresu [taiexbih@dei.gov.ba](mailto:taiexbih@dei.gov.ba)





Uputstvo je objavljeno uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.

Sadržaj publikacije ne odražava stajališta  
Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.